

Standardni informativni list Stambeni kredit

Broj	Kategorija	Stambeni kredit																																		
1	Opšti uslovi korištenja	<p>Klijent mora biti građanin Bosne i Hercegovine sa stalnim boravkom u Bosni i Hercegovini ili stranac sa stalnim boravkom u Bosni i Hercegovini</p> <p>Klijent mora biti stariji od 18 godina te mora biti u mogućnosti da samostalno podnese zahtjev (ovlaštenja/punomoći za treća lica nisu dozvoljena). Klijent na datum dospijeća kredita ne može imati više od 65 godina.</p> <p>Klijent treba da ima ugovor na neodređeno ili određeno vrijeme a ne može biti lice čiji je probni rad u toku;</p>																																		
2	Vrsta kredita	Stambeni kredit																																		
3	Namjena kredita	Kupovina stambene jedinice Izgradnja nekretnine Refinansiranje plasmana drugih banaka iskorištenih u svrhu kupovine.																																		
4	Opis usluge	Stambeni kredit je dugoročni kredit koji treba da omogući klijentima sticanje vlasništva nad nekretninama ili značajnije investicije u izgradnju/rekonstrukciju stambenih objekata.																																		
5	Naziv i adresa sjedišta banke	ProCredit Bank d.d. Sarajevo, Ulica Franca Lehara bb, Sarajevo																																		
6	Iznos usluge, oznaka valute i uslovi korištenja	<p style="text-align: center;">maksimalan iznos do 500.000 KM</p> <p>Kredit se odobrava klijentima koji ostvaruju redovna mjesečna primanja. Stambeni kredit se odobravaju uz oavezno praćenje utroška sredstava u skladu s namjenom predmetnog kredita.</p>																																		
7	Kriterij za indeksiranje novčanog depozita/kredita/mikrokredita/lizinga	Ukoliko se kredit ugovara sa valutnom klauzulom ista se vezuje za EUR valutu prema srednjem kursu Centralne banke BiH važećem na dan zaključenja ugovora.																																		
8	Trajanje ugovora	<p style="text-align: center;">maksimalna rok do 360 mjeseci</p> <p style="text-align: center;">kamatne stope već od 3,39%</p> <p>U slučaju ugovaranja promjenljive kamatne stope, usklađivanje kamatne stope će se vršiti dva puta godišnje, sa danom 31. mart za period april – septembar tekuće godine, i na dan 30. septembar za period oktobar – decembar tekuće i januar – mart naredne godine. Pri obračunu promjenljivog dijela kamatne stope uzimat će se vrijednost šestomjesečnog EURIBOR-a dva radna dana prije početka narednog kamatnog perioda i važiće za naredni kamatni period od šest mjeseci, a utvrđivaće se svakih šest mjeseci u toku trajanja kredita. Zvanična vrijednost se objavljuje za svaki radni dan na sajtu www.euribor-rates.eu. Banka će primjenjivati vrijednost zaokruženu na dva decimalna mjesta.</p> <p>Kod kreditnih proizvoda kod kojih je kamatna stopa određena kao zbir referentne kamatne stope (EURIBOR) i marže, primjenjuje se dodatna odredba koja glasi: „U slučaju negativne vrijednosti referentne kamatne stope, banka će za obračun kamate primijeniti kamatnu stopu samo u visini marže.“</p> <p>U trenutku izdavanja ovog informativnog lista vrijednost šestomjesečnog EURIBOR-a iznosi: 1,809%</p> <p>Banka može izmijeniti neki od obaveznih elemenata Ugovora o kreditu uz prethodnu pisanu saglasnost korisnika kredita, prije primjene te izmjene. Izuzev elemenata za koje je zakonom propisana mogućnost promjene bez saglasnosti korisnika (npr. promjenjiva kamatna stopa i sl.).</p> <p>Kamatne stope se obračunavaju po proporcionalnom metodu 30/360.</p>																																		
9	Visina i promjenljivost nominalne kamatne stope i elementi na osnovu kojih će se određivati ugovorena promjenljiva nominalna kamatna stopa, njihova visina u vrijeme zaključenja ugovora, period u kojima će se mijenjati i način izmjene kao i fiksni element ako je ugovoren																																			
10	Efektivna kamatna stopa (EKS) i ukupan iznos koji korisnik mora da plati, odnosno koji treba da mu se isplati, prikazan preko reprezentativnog primjera u kojem su naznačeni svi elementi korišćeni u obračunu te stope (primjer za klijenta Banke). Naknade koje padaju na teret ili mogu pasti na teret korisnika kreditnog plasmana	<table border="1"> <tr> <td>Iznos kredita</td> <td>50.000,00 KM</td> </tr> <tr> <td>Rok otplate (u mjesecima)</td> <td>240</td> </tr> <tr> <td>Godišnja nominalna kamatna stopa</td> <td>3,39%</td> </tr> <tr> <td>Vrsta nominalne kamatne stope</td> <td>fiksna</td> </tr> <tr> <td>Efektivna kamatna stopa:</td> <td>3,75%</td> </tr> <tr> <td>Iznos anuiteta</td> <td>287,16 KM</td> </tr> <tr> <td>Valuta u kojoj se kredit vraća</td> <td>EUX (indexiran u EUR)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1. OSNOVNI TROŠKOVI</td> </tr> <tr> <td>1.1. Provizija za obradu kredita</td> <td>0,50%</td> </tr> <tr> <td>1.2. Troškovi registracije trajnog naloga za otplatu kredita (jednokratno)</td> <td>10,00 KM</td> </tr> <tr> <td>1.3 Trošak održavanja računa na kojima se evidentiraju kreditne transakcije (kreditna partija)- Mjesečno</td> <td>3,00 KM</td> </tr> <tr> <td>1.4. Trošak vođenja paketa usluga - Mjesečno</td> <td>4,99 KM</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2. OSTALI TROŠKOVI</td> </tr> <tr> <td>2.1. Troškovi izdavanja mjenica/Troškovi provjere izvještaja iz Centralnog registra kredita/Troškovi ovjere dokumenata</td> <td>10,00 KM</td> </tr> <tr> <td>2.2. Troškovi ovjere dokumenata, izdavanja mjenica Troškovi upisa založnog prava</td> <td>0,00 KM</td> </tr> <tr> <td>2.3. Notarski troškovi upisa založnog prava – hipoteke*</td> <td>400,00 KM</td> </tr> <tr> <td>2.4. Troškovi osiguranja nekretnine od opšteg rizika**</td> <td>500,00 KM</td> </tr> </table>	Iznos kredita	50.000,00 KM	Rok otplate (u mjesecima)	240	Godišnja nominalna kamatna stopa	3,39%	Vrsta nominalne kamatne stope	fiksna	Efektivna kamatna stopa:	3,75%	Iznos anuiteta	287,16 KM	Valuta u kojoj se kredit vraća	EUX (indexiran u EUR)	1. OSNOVNI TROŠKOVI		1.1. Provizija za obradu kredita	0,50%	1.2. Troškovi registracije trajnog naloga za otplatu kredita (jednokratno)	10,00 KM	1.3 Trošak održavanja računa na kojima se evidentiraju kreditne transakcije (kreditna partija)- Mjesečno	3,00 KM	1.4. Trošak vođenja paketa usluga - Mjesečno	4,99 KM	2. OSTALI TROŠKOVI		2.1. Troškovi izdavanja mjenica/Troškovi provjere izvještaja iz Centralnog registra kredita/Troškovi ovjere dokumenata	10,00 KM	2.2. Troškovi ovjere dokumenata, izdavanja mjenica Troškovi upisa založnog prava	0,00 KM	2.3. Notarski troškovi upisa založnog prava – hipoteke*	400,00 KM	2.4. Troškovi osiguranja nekretnine od opšteg rizika**	500,00 KM
Iznos kredita	50.000,00 KM																																			
Rok otplate (u mjesecima)	240																																			
Godišnja nominalna kamatna stopa	3,39%																																			
Vrsta nominalne kamatne stope	fiksna																																			
Efektivna kamatna stopa:	3,75%																																			
Iznos anuiteta	287,16 KM																																			
Valuta u kojoj se kredit vraća	EUX (indexiran u EUR)																																			
1. OSNOVNI TROŠKOVI																																				
1.1. Provizija za obradu kredita	0,50%																																			
1.2. Troškovi registracije trajnog naloga za otplatu kredita (jednokratno)	10,00 KM																																			
1.3 Trošak održavanja računa na kojima se evidentiraju kreditne transakcije (kreditna partija)- Mjesečno	3,00 KM																																			
1.4. Trošak vođenja paketa usluga - Mjesečno	4,99 KM																																			
2. OSTALI TROŠKOVI																																				
2.1. Troškovi izdavanja mjenica/Troškovi provjere izvještaja iz Centralnog registra kredita/Troškovi ovjere dokumenata	10,00 KM																																			
2.2. Troškovi ovjere dokumenata, izdavanja mjenica Troškovi upisa založnog prava	0,00 KM																																			
2.3. Notarski troškovi upisa založnog prava – hipoteke*	400,00 KM																																			
2.4. Troškovi osiguranja nekretnine od opšteg rizika**	500,00 KM																																			

		2.5. Troškovi procjene vrijednosti nekretnine***	200,00 KM						
		2.6. Troškovi izdavanja izvoda iz KUU/ZK izvotka	0,00 KM						
		Ukupan iznos kredita sa kamatom i ostalim troškovima koje je klijent u obavezi platiti banci	72.206,39 KM						
		U trenutku izdavanja informativnog lista, osnovni troškovi su fiksni. Promjenjivost ostalih troškova uslovljena je promjenom indeksa potrošačkih cijena, primjenom i/ili promjenom propisa i drugih akata ovlaštenih institucija i usklađuje se kvartalno. Troškovi koji se naplaćuju od strane trećih lica (notar, ZK ured i dr) izraženi su u prosječnoj vrijednosti.							
		EKS je dekurzivna kamatna stopa koja se obračunava na godišnjem nivou primjenom složenog kamatnog računa - obračun konformnom metodom, kalendarski broj dana u mjesecu i 365/366 dana u godini.							
11	Period u kojima dospijevaju anuiteti (mesečno, tromesečno i drugo)	Anuiteti dospijevaju mjesečno u zavisnosti od ugovorenog perioda (broja mjeseci) trajanja kredita.							
		U gore navedenom primjeru mjesečni anuitet iznosi:	287,16 KM						
12	Informacija o obavezama korištenja notarskih usluga prilikom zaključenja ugovora	Za zaključenje ugovora o hipoteci potrebna je notarska obrada ugovora. Notarski troškovi su definisani notarskim tarifama.							
13	Informacija o obavezama zaključenja ugovora o sporednim uslugama povezanim sa osnovnim ugovorom naročito kad je zaključenje takvog ugovora obavezno radi dobijanja usluge prema uslovima iz oglasa	Korisnik kod koga je polisa osiguranja instrument obezbjeđenja ispunjenja obaveza, obavezan je da zaključi ugovor o osiguranju (polisu osiguranja) sa osiguravajućom kućom.							
14	Kamatna stopa koja se primjenjuje u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza i pravila za njeno prilagodavanje te druge naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjenja obaveza	Ukoliko korisnik svoje obaveze po odobrenom kreditu ne bude izmirivao u roku, odnosno u skladu sa otplatnim planom, banka će obračunavati zateznu kamatu na dospjele neizmirene obaveze. Dakle, korisnik koji zakasni sa ispunjenjem novčane obaveze dužuje, pored glavnice i redovne kamate, i zateznu kamatu na iznos duga do dana isplate, po kamatnoj stopi koja iznosi 0,027777% dnevno za svaki dan kašnjenja. Obračun zatezne kamate vrši se tako da se stopa od 0,027777% množi brojem dana zakašnjenja i tako utvrđena stopa množi se sa iznosom glavnog duga. Obračun zatezne kamate se vrši po metodi po kojoj se obračunava redovna kamatna stopa. Promjena navedene zatezne kamatne stope vršice se u skladu sa izmjenama zakonskih propisa koji je definišu.							
15	Upozorenje u vezi sa posljedicama propuštanja i izmirenja obaveza	U slučaju kašnjenja ili propuštanja urednog i blagovremenog ispunjenja ugovorenih obaveza, Banka je ovlaštena poduzeti slijedeće mjere: - jedan dan nakon proteka ugovorenog roka ispunjenja obaveze, putem maila i/ili SMS obavještenja upozoriti klijenta na kašnjenje i pozvati ga da dospjele obaveze izmiri bez odlaganja; - ukoliko ni nakon prethodno navedenog upozorenja Korisnik ne pristupi ispunjenju svojih obaveza, organizovati telefonski ili lični sastanak sa Korisnikom u cilju utvrđivanja razloga kašnjenja i razmatranja opcija za otklanjanje nastalih smetnji i eventualni nastavak urednog izmirenja obaveza; - ukoliko sastanak sa Korisnikom ne rezultira ispunjenjem dospjelih obaveza, a od datuma dospjeća ugovorene obaveze je proteklo 3 ili više dana, Banka će uputiti pismeno obavještenje/opomenu Korisniku i svim uključenim licima (sudužniku i dr.); - ako ni nakon slanja pismenog obavještenja Korisnik ne pristupi dobrovoljnom ispunjenju obaveze, a od datuma dospjeća obaveze je proteklo 6 ili više dana, Banka će poduzeti potrebne radnje u cilju naplate dospjelog potraživanja prinudnim putem, korištenjem ugovorenih sredstava obezbjeđenja.							
16	Instrumenti obezbjeđenja ispunjenja obaveza sa informacijom o redoslijedu i načinu izmirenja obaveza iz instrumenata obezbjeđenja	Instrumenti obezbjeđenja ispunjenja obaveza koje ugovaraju Banka i Korisnik u cilju osiguranja povrata isplaćenih kreditnih sredstava, zavise prije svega od iznosa i svrhe finansiranja, kao i od ocijenjene finansijske sposobnosti Korisnika, te kao isti mogu biti ugovoreni: saglasnost o pljenidbi i prijenosu dijela primanja dužnika i/ili sudužnika, mjenica, založno pravo na nekretnini ili na pokretnim stvarima, polisa osiguranja, drugi primjenjivi instrumenti obezbjeđenja koji su ocijenjeni kao adekvatni. Redoslijed aktivacije instrumenata obezbjeđenja: 1. aktiviranje saglasnosti o pljenidbi, 2. polisa osiguranja, 3. pokretanje izvršnog postupka temeljem uspostavljenog založnog prava i/ili mjenice.							
17	Pravo korisnika na odustajanje od ugovora, uslovi i način odustajanja, visina troškova u vezi s tim	Korisnik može najkasnije u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora, odustati od ugovora o kreditu na njegov pisani zahtjev, bez obaveznog navođenja razloga za odustajanje, ali pod uslovom da nije počeo da koristi kreditna sredstva. Datum prijema pismenog zahtjeva klijenta smatra se datumom odustanka od ugovora. U ovom slučaju, banka ima pravo na naplatu obračunate naknade za obradu kreditnog zahtjeva koja je jednaka proviziji za obradu kredita kao da klijent nije odustao od zahtjeva za kredit.							
18	Pravo korisnika na prijevremenu otplatu kredita i pravo banke na naknadu kao i visina te naknade	Korisnik ima pravo na prijevremenu otplatu kredita i to djelimičnu ili ukupnog iznosa ostatka duga po kreditu. Uslovi i visina naknade za prijevremenu otplatu kredita definisani su propisima entiteta, te se u skladu s njima i primjenjuju. <table border="1"> <tr> <td>Broj preostalih anuiteta do dospjeca kredita</td> <td>Iznos naknade za prijevremeni povrat</td> </tr> <tr> <td>> = 12</td> <td>1,00%</td> </tr> <tr> <td><12</td> <td>0,50%</td> </tr> </table> U skladu sa propisima Federacije BiH, Korisnik može izvršiti prijevremeni povrat plasmana u cjelosti, uz obavezno obavještanje Banke 3 radna dana prije dana povrata, te plaćanja preostalog iznosa dospjelih, a neplaćenih obaveza i naknade za prijevremeni povrat plasmana. Banka ima pravo na naplatu naknade za prijevremenu otplatu kredita u slijedećim slučajevima: a) pod uslovom da je prijevremena otplata izvršena u periodu tokom kojeg se primjenjivala fiksna nominalna kamatna stopa, b) ako je namjena kredita kupovina nepokretnosti, neovisno da li je ugovorena fiksna ili promjenljiva nominalna kamatna stopa, i ako je iznos prijevremene otplate kredita u periodu od godine dana veći od 20.000,00 KM. Naknada za prijevremenu otplatu kredita u situacijama iz tačke a) i b) ne može biti veća od iznosa kamate koju bi korisnik platio za vrijeme od dana vraćanja kredita do dana kada je kredit po ugovoru trebao biti vraćen, a ni u kom slučaju ne može biti veća od ugovorene naknade za obradu kredita. Osim u situacijama iz tačke a) i b) Banka ima pravo na naplatu naknade za prijevremenu otplatu kredita i u svim slučajevima kada iznos kredita prelazi 150.000 KM, neovisno da li je ugovorena fiksna ili promjenljiva kamatna stopa, kao ni da li je predmet finansiranja kupovina nekretnine. U ovom slučaju naknada za prijevremenu otplatu kredita ne može biti veća od ugovorene naknade za obradu kredita U skladu sa propisima Republike Srpske, Korisnik može izvršiti prijevremeni povrat plasmana u cjelosti, uz obavezno obavještanje Banke 3 radna dana prije dana povrata, te plaćanja preostalog iznosa dospjelih, a neplaćenih obaveza i naknade za prijevremeni povrat plasmana. Banka ima pravo na naplatu naknade za prijevremenu otplatu kredita pod uslovom da je prijevremena otplata izvršena u periodu tokom kojeg se primjenjivala fiksna nominalna kamatna stopa i ako je iznos prijevremene otplate kredita u periodu od godine dana veći od 10.000,00 KM. Naknada za prijevremenu otplatu kredita ne može biti veća od iznosa kamate koju bi korisnik platio za vrijeme od dana vraćanja kredita do dana kada je kredit po ugovoru trebao biti vraćen. Uslovi i visina naknade za prijevremenu otplatu kredita definisani su propisima entiteta, te se u skladu s njima i primjenjuju.		Broj preostalih anuiteta do dospjeca kredita	Iznos naknade za prijevremeni povrat	> = 12	1,00%	<12	0,50%
Broj preostalih anuiteta do dospjeca kredita	Iznos naknade za prijevremeni povrat								
> = 12	1,00%								
<12	0,50%								
19	Pravo korisnika da u toku procjene njegove kreditne sposobnosti besplatno dobije obavještenje o rezultatima uvida u baze podataka	Korisnik ima pravo da u toku procjene njegove kreditne sposobnosti besplatno dobije obavještenje o rezultatima uvida u baze podataka kao što je Centralni registar kredita (CRK).							

20	Pravo korisnika da dobije besplatnu kopiju nacрта ugovora, izuzev ako banka u vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika ocijeni da ne želi zasnovati odnos sa korisnikom	Korisnik ima pravo da podnese zahtjev za dobijanje besplatne kopiju nacрта ugovora o kreditu radi razmatranja izvan prostorija banke, osim ako banka u vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika ocijeni da ne želi zasnovati ugovorni odnos sa korisnikom. Rok za razmatranje nacрта ugovora od strane klijenta je 3 dana.
21	Period u kojem banku obavezuju podaci dati u pregovaračkoj fazi	Uslovi iz ovog informativnog lista smatraju se važećim 5 dana od dana uručenja korisniku. Svaka izmjena informativnog lista biće objavljena u poslovnim prostorijama ProCredit Bank dd Sarajevo i na internet stranici www.procreditbank.ba .
22	Uslovi polaganja novčanog depozita kod banke, ako je to uslov za odobravanje kredita, kao i mogućnost i uslovi prebijanja kredita i depozita	Kod ove kreditne linije Banka ne uzima novčani depozit kao uslov za odobravanje kredita.

Informativni list se potpisuje u 2 primjerka, jedan primjerak za korisnika usluga, a drugi za Banku.

Klijent: _____

Banka: _____

Dana: _____

Dana: _____